

# Solelheta (2/7)

Montèt al cap d'un casse, e vegèt un lum plan luènh, plan luènh. Anèt cap a aquel lum, e arribèt a un ostal.

Tustèt a la pòrta ; una femna venguèt dubrir. Lo Bernadonet li diguèt :

« Me podètz pas retirar ?

Ò ! non, pauret. Aicí es l'ostal del Drac : quand tornarà, te manjaríá.

Daissatz-m'intrar. M'amagarai plan, e me trobarà pas. »

Intrèt, e s'amaguèt jol lièch.

Lo Drac aviá una polida dròlla que s'apelava Solelheta. Del temps que sa maire cosinava, la Solelheta anèt trobar lo Bernadonet e li diguèt :

« Aquí as un rat : garda-lo-te, e quand lo paire te dirà : "Mòstra-me lo pichon det." , li mostraràs la coa del rat. »

A la nuèch, lo Drac arribèt, e, tanlèu intrat, diguèt :

« Sentissi aici de carn batejada ;

Se i es pas, i es estada. »

Alavetz, sa femna li diguèt :

« As un pichon dròlle jol lièch ; mas es plan jovenòt : lo pòdes pas manjar encara.

Per veire, çò ditz lo Drac. Dròlle, mòstra-me lo pichon det. »

E lo Bernadonet li mostrèt la coa del rat. Lo Drac prenguèt la coa del rat pel pichon det del Bernadonet.

« Es vertat, sès plan jovenòt encara », diguèt.

L'endeman matin, quand lo Drac foguèt partit, lo Bernadonet volguèt se'n tornar ; mas la Solelheta li diguèt :

« Demòra. Mon paire te voldriá manjar; mas ieu te vòli gardar. Daissa-me far, e te prometi que te manjarà pas. »

E lo Bernadonet demorèt. De tot lo jorn, quitava pas la Solelheta e, la nuèch, s'amagava jol lièch.

Mas aquí qu'un jorn lo Drac tornèt abans la nuèch, e vegèt lo Bernadonet ambe la Solelheta dins lo jardin :

« Ò ! ò ! diguèt, aquel dròlle es estat lèu vengut bèl ! Femna, deman te levaràs de bon matin e lo me faràs còire. »

te levaràs de bon matin e lo me faràs còire. »

« Ò ! ò ! diguèt, aquel dròlle es estat lèu vengut bèl ! Femna, deman Bernadonet ambe la Solelheta dins lo jardin :

Mas aquí qu'un jorn lo Drac tornèt abans la nuèch, e vegèt lo nuèch, s'amagava jol lièch.

E lo Bernadonet demorèt. De tot lo jorn, quitava pas la Solelheta e, la me far, e te prometi que te manjarà pas. »

« Demòra. Mon paire te voldriá manjar; mas ieu te vòli gardar. Daissa-se'n tornar ; mas la Solelheta li diguèt :

L'endeman matin, quand lo Drac foguèt partit, lo Bernadonet volguèt « Es vertat, sès plan jovenòt encara », diguèt.

rat pel pichon det del Bernadonet.

E lo Bernadonet li mostrèt la coa del rat. Lo Drac prenguèt la coa del Per veire, çò ditz lo Drac. Dròlle, mòstra-me lo pichon det. »

manjar encara.

« As un pichon dròlle jol lièch ; mas es plan jovenòt : lo pòdes pas Alavetz, sa femna li diguèt :

Se i es pas, i es estada. »

« Sentissi aici de carn batejada ;

A la nuèch, lo Drac arribèt, e, tanlèu intrat, diguèt :

pichon det." , li mostraràs la coa del rat. »

« Aquí as un rat : garda-lo-te, e quand lo paire te dirà : "Mòstra-me lo sa maire cosinava, la Solelheta anèt trobar lo Bernadonet e li diguèt :

Lo Drac aviá una polida dròlla que s'apelava Solelheta. Del temps que Intrèt, e s'amaguèt jol lièch.

Daissatz-m'intrar. M'amagarai plan, e me trobarà pas. »

Ò ! non, pauret. Aicí es l'ostal del Drac : quand tornarà, te manjaríá.

« Me podètz pas retirar ?

Tustèt a la pòrta ; una femna venguèt dubrir. Lo Bernadonet li diguèt :

cap a aquel lum, e arribèt a un ostal.

Montèt al cap d'un casse, e vegèt un lum plan luènh, plan luènh. Anèt

# Solelheta (2/7)

# Questions (2/7)

1. De qual es l'ostal ont lo Bernadonet arriba ?

.....

2. Qual es Solelheta ? (bota una crotz per dire la bona resposta)

La femna del Drac     La dròlla del Drac     La maire del Drac

3. Bota los mots dins l'òrdre per tornar escriure çò que ditz lo Drac.

lo / mòstra-me / Dròlle, / det. / pichon

.....

4. Alara qué mostrèt Bernadonet al Drac ?

E lo Bernadonet li mostrèt ..... .

5. Religa la frasa al personatge que la ditz.

Lo Drac	●	●	Me podètz pas retirar ?
Bernadonet	●	●	Sentissi aici de carn batejada.
Solelheta	●	●	Mon paire te voldriá manjar ; mas ieu te vòli gardar.

6. Dessenha lo Drac.

# Questions (2/7)

1. De qual es l'ostal ont lo Bernadonet arriba ?

.....

2. Qual es Solelheta ? (bota una crotz per dire la bona resposta)

La femna del Drac     La dròlla del Drac     La maire del Drac

3. Bota los mots dins l'òrdre per tornar escriure çò que ditz lo Drac.

lo / mòstra-me / Dròlle, / det. / pichon

.....

4. Alara qué mostrèt Bernadonet al Drac ?

E lo Bernadonet li mostrèt ..... .

5. Religa la frasa al personatge que la ditz.

Lo Drac	●	●	Me podètz pas retirar ?
Bernadonet	●	●	Sentissi aici de carn batejada.
Solelheta	●	●	Mon paire te voldriá manjar ; mas ieu te vòli gardar.

6. Dessenha lo Drac.